



SAŽETAK IZVJEŠTAJA

Izvještaj o usporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom 2019 pripremljen je zajedničkim angažovanjem Radne grupe NALAS-a za upravljanje čvrstim otpadom i vodama iz 11 članica – asocijacija lokalnih vlasti (ALV), koristeći podatke iz 2018. godine iz deset zemalja regiona.

Ovo je treće izdanje Izvještaja, pripremljenog sa ciljem da prati kretanja u oblasti upravljanja otpadom u regionu i da pokaže trendove, ali i da podstakne razmjenu informacija o faktorima koji utiču na te trendove, kao i razmjenu dobrih praksi između ALV-a u jugoistočnoj Evropi.

Ovo izdanje Izvještaja o usporednim indikatorima promovira cirkularnu ekonomiju, kao EU paradigmu i instrument razdvajanja ekonomskog rasta od pritiska na okoliš i prirode resurse. Izvještaj pomaže da se unaprijedi razumijevanje cirkularne ekonomije i njeno provođenje u posmatranim ekonomijama.

GLAVNI NALAZI IZVJEŠTAJA

- Ovo izdanje Izvještaja pokazuje **pozitivan trend u sektoru upravljanja otpadom** na nivou ekonomija članica NALAS-a. Najizraženije razlike u okviru regiona jugoistočne Evrope (JIE) su između ekonomija EU članica i zemalja kandidata.
- U usporedbi sa EU28, bruto društveni prihod (BDP) u ekonomijama JIE jasno pokazuje **nezavidnu ekonomsku situaciju** u regionu. Prosjek EU28 (38.705 \$ po glavi stanovnika) **četiri puta je veći** od prosjeka BDP-a JIE (9.652 \$ po glavi stanovnika). U odnosu na 2015. godinu, uočljivo je da su ekonomije uvećale prihodovne nivoje, što ukazuje na ekonomski razvoj regiona.
- **Prosječna količina nastalog otpada po glavi stanovnika u regionu je 0,95 kg/dan**, što je manje od prosjeka EU28 koji iznosi 1,33 kg/dan.
- Bruto društveni prihod (BDP) se udvostručio u odnosu na 2014. godinu. Međutim, **prosječna količina nastalog otpada po glavi stanovnika** je uglavnom ostala stabilna u periodu od 2014. do 2018. godine sa neznatnim trendom rasta. Ekonomski razvoj i stvaranje otpada su još uvijek upareni, što ukazuje da se moraju načiniti dodatni napori kako bi se **ekonomije zemalja JIE preusmjerile na cirkularnu ekonomiju**.
- **79,6%** stanovništva u JIE je **pokriveno uslugom sakupljanja komunalnog otpada**. Hrvatska i Turska su blizu postizanja cilja od 100% pokrivenosti sa vrijednošću od po 99%. Ovaj indikator u ostalim posmatranim ekonomijama se kreće oko prosjeka JIE, dok Moldavija ima samo 35,2% stanovništva pokriveno uslugom upravljanja komunalnim otpadom.
- **Sastav otpada** koje su izvijestile pilot općine ukazuje da se otpad u najvećem omjeru sastoji od **biorazgradivog otpada** i to do **55%** od ukupne količine otpada. Sa druge strane, napravljeni su skromni naporci da se iskoriste mogućnosti tretiranja biološkog otpada.
- **Deponovanje otpada ostaje primarna opcija tretiranja otpada** u JIE, gdje se prosječno **79%** stvorenog i prikupljenog otpada odlaže na deponijama. Količina deponovanog otpada ukazuje na trend rasta (od 67,3% u 2014., 77,5% u 2015. do 79% u 2018.), što je daleko od prosjeka EU28 od koji iznosi 46,4% (2017.). 99,5% stvorenog otpada u Sjevernoj Makedoniji se odlaže na deponijama, dok je ovaj procent u Albaniji oko 60%.



- **Bioško tretiranje** otpada je zastupljeno u Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Hrvatskoj i Turskoj, mada u veoma malim količinama, manjim od 1%. Značajnih 10% **termalnog tretiranja** otpada sprovodi se samo u Rumuniji, koju prati Hrvatska sa samo 0,05%.
 - Najveći napredak u JIE je ostvaren u kontroliranom odlaganju otpada, što je vidljivo kroz **smanjenje broja nelegalnih smetlištima** i, samim tim, smanjenje procenta nelegalnog odlaganja otpada sa 20,8% u 2015. godine na 14,2% od ukupne količine stvorenog otpada u 2018. godini. Još uvijek se **većina komunalnog otpada odlaže na nesanitarnim deponijama** i nelegalnim smetlištima. Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo*¹ imaju veći broj sanitarnih deponija, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na ukupnu populaciju. Veliki broj nesanitarnih deponija, 1.147 je prijavljen u Moldaviji. Samo su za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru prijavljene **deponije za inertni otpad**.
 - Komunalni otpad od 57,1% stanovnika jugo-istočne Evrope se **deponuje na sanitarnim deponijama**. Manje od polovine stanovništva Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije je pokriveno uslugom deponovanja komunalnog otpada na sanitarnim deponijama, Moldavije samo 0,8%, dok Kosovo* i Hrvatska imaju najveći stopu pokrivenosti od 92% odnosno 97,2%.
 - **Region se još uvijek bori sa recikliranjem**, iako većina ekonomija pokazuje uzlazne trendove. I pored visoke stope povrata otpada kroz recikliranje u Sloveniji (58,9%), prosječna stopa recikliranja komunalnog otpada u regionu je tri puta niža (15,5%) od prosjeka EU28 koji iznosi 46,4%. Puni potencijal odvojenog sakupljanja otpada i recikliranja kroz proizvodnju goriva iz otpada (RDF) nije adekvatno iskorišten.
- Samo 13 od 21 općine uključene u istraživanje prijavile su aktivnosti povezane sa recikliranjem. Samo je 6 od tih 13 općina izvjestilo značajniju stopu recikliranja preko 20%.
- **Materijalni otisak** je indikator koji pokazuje domaću potrošnju dobara po glavi stanovnika. Veće vrijednosti ukazuju na veći pritisak ekonomije na prirodne resurse. On također ukazuje na potencijal stvaranja otpada u odnosnoj ekonomiji. Nekoliko ekonomija u regionu su iznad prosjeka EU28 koji iznosi 13,8t po glavi stanovnika. Naime, Rumunija i Bugarska su značajno iznad (21,56 i 19,6t po glavi stanovnika), dok su Srbija, Slovenija i Crna Gora neznatno ispod tog prosjeka. Ostali su ispod EU prosjeka, pri čemu Moldavija ima najnižu vrijednost od 7,7t po glavi stanovnika.
 - **Cirkularna ekonomija** u većini ekonomija JIE, sa izuzetkom Slovenije, je relativno nova, nepoznata, nepromovirana tema, sa niskim nivoom prioritetnosti.
 - Najčešći **metod utvrđivanja cijene usluge** u općinama koje su uključene u istraživanje je još uvijek m^2 domaćinstva bez obzira na količinu stvorenog otpada.
- Prosječni **stepen naplate usluga** upravljanja otpadom u posmatranim općinama je 78%, pri čemu urbane općine imaju veći stepen naplate od ruralnih.
- U skoro svakoj od posmatranih općina prisutan je **neformalni sektor** u upravljanju čvrstim otpadom. Taj sektor ne tretiraju ni vlasti niti zakonodavni okvir. Neformalni sakupljači otpada su zastupljeniji u zajednicama sa nižim prihodima, koji su ispod linije siromaštva, kod nezaposlenih lica i beskućnika. Neformalni sakupljači najčešće sakupljuju metal, PET i papir.
 - Iako u najvećem broju posmatranih ekonomija postoji zakonski okvir koji uređuje sakupljanje podataka o upravljanju otpadom i izvještavanje, uočljivo je da **sistem izvještavanja nije u potpunosti implementiran**, što do izvjesnog stepena kompromitira pouzdanost podataka. Također, u pojedinim slučajevima, nedostaju podaci ili su isti prikupljeni na osnovu procjena, a ne na osnovu mjerena.



* Ovo naznačavanje ne dovodi u pitanje pozicije o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i mišljenjem ICJ-a o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.